

*Bosna i Hercegovina*  
*Federacija Bosne i Hercegovine*  
**ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**  
**OPĆINA MAGLAJ**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**



*Bosnia and Herzegovina*  
*Federation of Bosnia and Herzegovina*  
**ZENICA – DOBOJ CANTON**  
**MAGLAJ MUNICIPALITY**  
**MUNICIPAL COUNCIL**

Broj: 02-05-1-2685/18  
Datum, 04.12.2018.godine

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PREDMET: Dostava zaključaka .-

Dostavljamo vam usvojene zaključke Općinskog vijeća sa 22. redovne sjednice održane dana 04.12.2018.godine.

**AD - 1 Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu;**  
**AD- 2 Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu;**

### **Z A K L J U Č A K**

- 1.1. Usvaja se Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu.**
- 1.2. Otvara se javna rasprava u trajanju od 10 dana.**

**Zaduženje:** Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.

### **Z A K L J U Č A K**

- 2.1. Usvaja se Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2019. godinu.**
- 2.2. Otvara se javna rasprava u trajanju od 10 dana.**

**Zaduženje:** Služba za privredu, finansije i razvoj poduzetništva.

**AD – 3 Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Maglaj;**

## **Z A K L J U Č A K**

**3.1. Usvaja se Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Dječiji vrtić“ Maglaj.**

**- Tarik Ustalić, član iz reda predstavnika vijeća roditelja.**

**Zaduženje:** Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, UO JU „Dječiji vrtić“  
**AD - 4 Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ ;**

## **Z A K L J U Č A K**

**4.1. Donosi se Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-južni dio“ , po skraćenom postupku.**

**Zaduženje:** Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.

**AD – 5 Prijedlog Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj;**

## **Z A K L J U Č A K**

**5.1. Donosi se Odluka o sigurnosti saobraćaja na cestama općine Maglaj, uz sugestije u članu 16. i 46. i da ih kao takve ugradi u ovu Odluku.**

**Zaduženje:** Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove.

**AD – 6 Odluka o izmjeni sadržaja pečata i njegova izrada za potrebe Općine Maglaj;**

## **Z A K L J U Č A K**

**6.1. Donosi se Odluka o izmjeni sadržaja pečata i njegova izrada za potrebe Općine Maglaj.**

**Zaduženje:** Služba Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

**AD – 7 Nacrt Strategije razvoja turizma općina Maglaj 2019 – 2024. godina;**

## **Z A K L J U Č A K**

**7.1. Usvaja se Nacrt Strategije razvoja turizma općina Maglaj 2019 – 2024. godina.**

**7.2. Otvara se javna rasprava u trajanju od najmanje 60 dana.**

**7.3. U javnu raspravu uključiti predstavnike udruženja građana koja imaju direktan ili indirektan interes da iskažu svoje mišljenje. Sa predstavnicima sportskih klubova, sa predstavnicima mjesnih zajednica, odnosno građana i naravno sa privrednim subjektima ukoliko je to moguće.**

**7.4. U javnu raspravu uključiti lokalne medije.**

**Zaduženje:** Služba privredu, finansije i razvoj poduzetništva.

**AD – 8 Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi;**

## Z A K L J U Č A K

**8.1. Usvaja se Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi.**

**Otvara se javna rasprava u trajanju od 30 dana.**

**Zaduženje:** Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti.

**AD – 9 Informacija o stanju socijalne zaštite i prijedlozi mjera za poboljšanje iste na teritoriji općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2018.godine;**

- **Informacija o stanju socijalne zaštite i prijedlozi mjera za poboljšanje iste na teritoriji općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2018.godine, prima se k znanju.**

## Z A K L J U Č A K

**9.1. Da se do marta 2019. godine Odluka o stanju socijalne zaštite iz 2013. godine doradi i da se u vidu Nacrta ponudi Općinskom vijeću. Da Općinski načelnik pripremi to na način na koji administracija smatra da je najbolje.**

**Zaduženje:** Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti, JU Centar za socijalni rad Maglaj.

**AD – 10 Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. godinu (01.01.-30.06.2018);**

- **Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2018. gdinu (01.01. – 30.06.2018.godine, prima se k znanju.**

## Z A K L J U Č A K

**10.1. Da se u Program rada za 2019.godinu uvrsti tačka dnevnog reda Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj urađena po metodologiji kako to radi Zdravstveni zavod ZDK-a.**

**Zaduženje:** Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti, JU Dom zdravlja Maglaj.

**AD – 11 Informacija o sportu na području općine Maglaj, sa pokazateljima o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata za 2018.godinu;**

- **Informacija o sportu na području općine Maglaj, sa pokazateljima o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata za 2018.godinu, prima se k znanju.**

**AD – 12 Informacija o radu Radne grupe za provođenje aktivnosti vezanih za rad i funkcionisanje Mjesnih zajednica na području općine Maglaj, sa prijedlogom narednih aktivnosti;**

**AD – 13 Odluka o uvođenju Jedinog registra MZ.**

- **Informacija o radu Radne grupe za provođenje aktivnosti vezanih za rad i funkcionisanje Mjesnih zajednica na području općine Maglaj, sa prijedlogom narednih aktivnosti, prima se k znanju.**

## ZAKLJUČAK

**1.1. Obavezuje se Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti i Radna grupa da pripremi Odluku jedinstvenog registra MZ i da je ponude na jednoj od narednih sjednica Vijeća.**

**Zaduženje:** Služba za BiZ, opću upravu i društvene djelatnosti i Radna grupa.

DOSTAVLJENO:

1. Svim službama;
2. Općinsko pravobranilaštvo;
3. Arhiva



PREDSJEDAVAJUĆA  
Svjetlana Zamboni